

**KGORO YA THUTO YA GAUTENG
TLHAHLOBO TŠA MAREMATLOU**

**SEPEDI LELEME LA GAE
MAEMO A A PHAGAMEGO
(Lephephe La Bobedi)**

**KAROLO YA A
POTŠIŠO 1**

- | | | |
|-----|--|-------------|
| 1.1 | Sonete | (1) |
| 1.2 | <ul style="list-style-type: none"> • go akga dinao – o be a etla ka lerato le mafolofolo • go lebelela ka ponyo ya leihlo – o ile a bula ntle le go senya sebaka/ka pela | (4) |
| 1.3 | A monna yo mongwe yo a bego a ratana naye | (1) |
| 1.4 | Kgopolo ya maleba e tla putswa./ke be ke tla boela morago ntle le polelo. | (2) |
| 1.5 | <ul style="list-style-type: none"> • Go ya go lekgarebe a sa le botša. • Go bula lebatl a sa kokota. | (2) |
| | | [10] |

POTŠIŠO 2

- | | | |
|-------|---|-------------|
| 2.1.1 | Go se ikemišetše ga lekgarebe leo a ratanago nalo/go hloka nnete le lerato la lekgarebe le. | (2) |
| 2.1.2 | <ul style="list-style-type: none"> • Ge go na le seo se go tshwenyago o bolele • Ge o le motho o swanetše go tšea dikeletšo tšeo di go agago. | (4) |
| 2.1.3 | Ge a bolela le lekgarebe le le a homola, gomme a tšwela pele ka go dira tšeo sereti se mo kgopelago gore a se ke a di dira. | (2) |
| 2.1.4 | Kgopolo ya go kwala e tla fiwa moputso.\go nyaka dikeletšo go batho ba bagolo. | (2) |
| 2.1.5 | Lekgarebe le le na le swele, o dira dilo tša go se tsebalege gape ga a kgalege o tšeiša le dikeletšo tša batho phefo. | (3) |
| 2.1.6 | Mafelelong sereti se ile sa kgaogana naye ka go lemoga gore ga go kaonafale. | (2) |
| | | [15] |

- 2.2.1 Mosadi wa sereti ga a hlomphe monna o rata go bea molao gomme o hloriša sereti. (2)
- 2.2.2 • ipešotše – o inntšhitše ka gare ga mathata.
• o boetše letsweleng – o mmušeditše gagabo. (4)
- 2.2.3 Ke tla kokotlela, ka ba ka kokotletša. (2)
- 2.2.4 Banna wee! \sereti se le šomišeditše go bitša magagabo (2)
- 2.2.5 Kgopolo ya go kwala e tla putswa./Ee ka gore ke setšo sa segagaborena (2)
- 2.2.6 E! Ka gore o ka se dule le motho a sa go hlomphe e bile a go hloriša. (2)
- 2.2.7 Ke tla kokotlela, ka ba ka kokotletša. (1)
[15]
- 2.3.1 • O be a dira mošomo wo bohlokwa wa go fahlolla bana
• O be a thuša/eletša phuthago ya kereke ka dikeletšo tša nnete tša go ba tšwetša pele.
• O be a thuša gape le makgotleng a bafsa (6)
- 2.3.2 Tladi – sereti se šomišitše lentšu le go laetša poifo le bošoro bja lehu. (2)
- 2.3.3 • Tlhompho
• Lerato (2)
- 2.3.4 Leina le le laetša gore seretwa modiro wa sona o bohlokwa ke go buia monagano wa motho ka go mo fa bohlale. (1)
- 2.3.5 Sereto se se bolela ba morutiši Mathibolle yo a hlokošetšego gomme setšhaba sa Kgalauwane se šetšego kgakanegong ka gona ka ge a be a tloga a thuša ka mahlakore ka moka a bophelo. (4)
[15]
- 2.4.1 Thopantlo – ke ntlo yeo Bjale bo welago ka go yona/bollago ka go yona. (3)
- 2.4.2 Kgopolo ya go kwala e tla fiwa moputso./Ee! ka ge e le setšo sa rena. (3)
- 2.4.3 Sereti se tumiša/thopantlo ka go / fa meholo ya yona. (2)
- 2.4.4 • Kgotlelelo ya mathata a bophelo
• Lerato la nnete ge mosadi a nyetšwe.
• Go belega bana ba bantši (3)
- 2.4.5 BOTSE
• E ruta melao ya setho/mekgwa ye mebotse
• E ruta gape le gore motho a kgotlelele mathata ka moka. (2)
- BOBE
• Go itia/betha bao ba bollago
• Go rutwa ka bophelo bja tlhorišo/mafohlwa (2)
[15]

PALOMOKA YA KAROLO A: [40]

KAROLO YA B
POTŠIŠO 3

3.1

- 3.1.1
- Ka gore ba lahlile Lekope bookelong ba se ye go mo hlola.
 - Ba hutše Lekope dithoto ka moka.
 - Mmatlala o sepetše le Mokalabi mola a sa nyetšwe ke Lekope. (3)
- 3.1.2
- Mmatlala o be a robala malalatle.
 - Mmatlala o be a hlapaola Lekope ka mo a ratago.
 - Kamano ya Mokalabi le Mmatlala; le gore Lekope o fela a mmona ka gaSeripa.
 - Go iša bana Bokgalaka a sa botša Lekope. (3)
- 3.1.3 Kgopolo ya go kwala e tla fiwa moputso. (2)
- 3.1.4
- Popotela e sa kwego e wetše leretheng la mohwelere
 - Moipolai ga a llelwe, sello sa gagwe ke moropana (1)
- 3.1.5 Lebaka la go kwagala le lebantše tšeo di kwešitšego Lekope bohloko le tla putswa. (2)
- 3.1.6 Lekope o šupa gore motho yo a mo hlasetšego o nyakile go mmolaya gomme gwa se tsebje gore o bolailwe ke mang. (2)
- 3.1.7 Le laetša maikutlo a go kwa bohloko goba go nyama. Ka ge a gobetše/Nadinadi a mo latoletše gore a ka se mo thuše. (2)
- 3.1.8 Kgopolo ya go kwala e tla fiwa moputso./E ka ba Nadinadi ka ge a ile a tšwela ntle. (2)
- 3.1.9 Lekope o boditše Mmatlala gore MmaNadinadi o re o dirwa ke Mmatlala ge a tlogetše Mologadi. (1)
- 3.1.10 Kgopolo ya go kwala e tla putswa./ke be ke tla boela ka ga ka. (2)
- 3.1.11 Ya gore Mmatlala a tlogele Lekope gore a tle a yo dula le Mokalabi. (2)
- 3.1.12 O re Mmatlala a tšwele pele ka go mo gapa le go mo gama, a boloke tšhelete yeo a mo fago ka maina a bana ba bona; gomme lebenkele le we. (3)
- 3.1.13 O boditše Lekope gore o robetše ngwakong wo wa Mmapitšana ka ge a feditše go breida bošego a tšhaba go otlela a nnoši bošego. (2)
- 3.1.14 Kgopolo ya go kwagala e tla fiwa moputso./go raka Mmatlala/go mo hlala. (2)
- 3.1.15 Ke batho ba go rata go huma goba go obelela bophelo bja godimo ka go kweša ba bangwe bohloko/hula/bomatlagobudule. (1)

[30]

- 3.2 Balekwa ba tla abelwa meputso ge ba kgonne go tšweletša dintlha tše di latelago; le go kgona go di fahlela; bj.k.

Mmatlala

- Go ratana le mokgalabje yo a swanetšego mmagwe a lebeletše lehumo la Lekope.
- Go hlohloletša Lekope gore a boele ka gae ka ge a tla loba dithoto ka moka e sego gore o kwela Lekope bohloko; o lokišetša ka lehlakoreng la gagwe; re kwa ge a re go Pebetse “Nna ke tla dirang ka mokgalabje yo a se nago selo?”
- Mmatlala ka go bušwa ke megabaru, o hlohleletše Lekope go hlala Mologadi gore lehumo la Lekope le Mologadi le laolwe ke yena.
- O phara Lekope molato wa gore o fa barwa le Mologadi tšhelete ka ge a bona ba na le dikgwebo.
- O pataganya Mokalabi le Lekope a botša Lekope maaka ge a be a na le Mokalabi.
- O dumela/kgopela Lekope tšhelete gomme a e beya polokelong ka maina a bana.
- O hlohleletša Lekope go mo agela ntlo.
- O hula Lekope thoto ya ntlo le lebenkele gammogo le sefatanaga.

Pebetse

- O hlohleletša kamano ya Mmatlala le Lekope a lebeletše go ja; ga a kgale ngwana wa gagwe.
- Poledišano ya Thomo le Lekope e tshwenya Mmatlala gomme o botša Pebetse – Pebetse o sa hlohleletša Mmatlala ka go re: ‘monna o bušwa ke lerato le dijo’.
- Pebetse o botša Mmatlala gore a hlohleletše Lekope go hlala Mologadi, o re “ o tla ba mogatša’ mohumi, ngwanaka. O tla ja o lahla, o apara ka go rata’.
- Pebetse o eletša Mmatlala gore Lekope a mo agele ntlo, ka morago a agele yena.
- O eletša Mmatlala go bea tšhelete ka maina a bana, le gore a itlhokomelele kgwebo ka ge bašomedi ba ka mo lobiša.
- Morago ga go eletša Mmatlala, Pebetse o tiišetša seo ka polelonoši ge a re: ‘Re tla mo gama a be a fuša.’
- O amogela Mokalabi ka ga gagwe a ntše a tseba gore Lekope o mo nyaletše.

Nadinadi

- O botša Lekope gore o bone Mologadi ka ga Matonya; ge Lekope a mo kgopela go ba hlatse o a mo latola, gore yena ga se mothubi wa lapa la gagwe.

Mokalabi

- O tšwela pele ka go ratana le Mmatlala a tseba gabotse gore ga e sa le mosadi wa gagwe – o lebeletše tšhelete ya Lekope.
- O logiša Mmatlala maano a go hula Lekope ka go mmotša gore a bee tšhelete ka maina a bana ba bona; re kwa ge a re “tšwela pele o kote nku boya ... o tla re tlogelela lehumo.”
- Mokalabi o tšea bana ba gagwe le Mmatlala ntle le go tsebiša Lekope.
- O robatša Mmatlala malalatle bj.bj.

PALOMOKA YA KAROLO B: [30]

KAROLO YA C
POTŠIŠO 4

- 4.1.1 • Champ
 • Thoba (2)
- 4.1.2 Ba be ba reile Ariel gore ba mmolaye ka thušo ya Bubbles; ka go mo gokela lefelong la polao, eupša Bubbles o ile a ba hlasela ge ba swanetše go bolaya Ariel. (3)
- 4.1.3 Ke sefatanaga seo a se hweleditšego ke ba sindikheithi go se šomiša morerong wo wa polao. (2)
- 4.1.4 Bubbles o ile a laela Ariel go tsena sefatanageng gomme ba tloga Mokwele ka bjako. (2)
- 4.1.5 Kgopolo ya go kwala e tla putswa. (2)
- 4.1.6 O be a makatšwa ke ge Ariel a etšwa tseleng gomme a lebiša sefatanaga kgole le tsela. (2)
- 4.1.7 Ariel o gapeleditšwe/o hlohleleditšwe ke go utswiwa ga sengwalwa; ka gona a lemoga gore se gona seo Bubbles a se šireletšago ka go kgatha tema gore se utswiwe. (2)
- 4.1.8 • Mahodu a sengwalwa a tšhabitšwe Karabo.
 • Ge yena Bubbles a sa ba thuše ba tla bolaya Karabo.
 • Le gore ba nyaka tšhelete ye ntši go Noko go sego bjalo ba tlo bolaya Karabo. (3)
- 4.1.9 Kgopolo ya maleba e tla abelwa moputso. (2)
- 4.1.10 • Go šomišitšwe maina a nnete tshwantšhong ya baanegwa.
 • Go bula diakhaonte tše mmalwa makaleng a dipanka ka fase ga maina a go fapana.
 • Go fana ditšheke tša tšhelete yeo ba se nago nayo eupša ka bofora ba kgona go e ntšha. (3)

- 4.1.11 • Bubbles o ile a ngwegela Ariel ngwakong wa Pula a iphihla ka gare ga lehea.
• Bubbles o be a leka go tšhabela dipotšišo tšeo Ariel a bego a leka go di fatišiša ge a tla mo fora a re o rengwa ke hlogo. (2)
- 4.1.12 Bubbles o ile a tshepiša Ariel gore o tla mmotša nnete fela. (1)
- 4.1.13 • Bubbles o ile a tšwa ka ngwakong ntle le go lemogwa a khuta ka ntle.
• Go tloga moo o ile a tšhabela ka baagišaneng gaboSewela. (2)
- 4.1.14 Kgopolo ya go kwala e tla fiwa moputso. (2)

[30]

GOBA

- 4.2 Balekwa ba tla fiwa meputso ge ba tšweleditše bosenyi bja paditseka ye kgato ka kgato go fihla ge bo utoliwa. bj.k.
- Kutullo ya Karabo ka sephiri sa borragwe.
 - Go gana ga Ariel ka sengwalwa.
 - Go utswiwa ga sengwalwa – go fa Ariel mafolofolo a go nyakišiša go ya pele.
 - Polao ya Ariel e a folotša mmileng wa Mokwele.
 - Morero wa Kwena o a folotša – wa go bolaya Ariel.
 - Bubbles le Ariel ba hwetša bokhuto.
 - Kutollo ya Thandi ya bokhuto bja Bubbles.
 - Matseka a tanya sindikheiti moreong wa ona wa go hlasela Majaneng.
 - Sindikheithi e a thubja go fihla Gauteng.

[30]